



Crna Gora  
Vlada Crne Gore

CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	26. 4.	20 <u>21</u> GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	10-2121-1	
VEŽA:		
EPA:	183 XXVII	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Br: 04-1747

21. april 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE  
Gospodin mr Alekса Bećić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. aprila 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMACIIONOJ BEZBJEDNOSTI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnika Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određena je mr Tamara Srzentić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija.

PRESJEDNIK  
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMACIIONOJ BEZBJEDNOSTI**

**Član 1**

U Zakonu o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“, br. 14/10 i 40/16) član 12 mijenja se i glasi:

**„Uspostavljanje sistema zaštite i prevencije**  
Član 12

U cilju uspostavljanja sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona i prevencije računarskih bezbjednosnih incidenata, organ nadležan za zaštitu tajnih podataka preko posebne organizacione jedinice (u daljem tekstu: CIRT) prikuplja i razmenjuje informacije o rizicima za bezbjednost informacionih sistema, o čemu obavještava te organe, pravna i fizička lica i s tim u vezi daje upozorenja i preporuke.

Organi i pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona dužni su da postupaju po upozorenjima i preporukama iz stava 1 ovog člana i da, na zahtjev CIRT-a, dostave sve podatke o incidentima i događajima koji ugrožavaju bezbjednost njihovih informacionih sistema, kao i drugih informacionih sistema ako raspolažu tim informacijama.

CIRT obrađuje podatke o incidentima i događajima koji ugrožavaju bezbjednost informacionih sistema, kao i podatke o ličnosti koji su u vezi sa tim incidentima i događajima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Organi i pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona mogu organizovati prevenciju i zaštitu svojih informacionih sistema od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema.“

**Član 2**

Član 14 mijenja se i glasi:

„Bliži način uspostavljanja sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema, kao i koordinacije prevencije i zaštite iz čl. 12 i 13 ovog zakona propisuje organ državne uprave nadležan za informaciono društvo“.

**Član 3**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## OBRAZLOŽENJE

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 Ustava Crne Gore kojim je, između ostalog, propisano da se zakonom uređuju određena pitanja od interesa za Crnu Goru.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Cilj donošenja ovog zakona je usklađivanje Zakona o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“, br. 14/10 i 40/16) sa Zakonom o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12 14/13, 18/14, 48/15 i 74/20), budući da je tim zakonom propisana nadležnost organizacione jedinice organa uprave nadležnog za zaštitu tajnih podataka (CIRT) da koordinira prevenciju i zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica, kao i mјere koje CIRT preduzima, a član 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti (kojim su ova pitanja bila uređena) je brisan.

Naime, odredbom člana 74 stav 1 tačka 8b Zakona o tajnosti podataka propisano da organ uprave nadležan za zaštitu tajnih podataka – Direkcija za zaštitu tajnih podataka, pored ostih poslova vrši koordinaciju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika od incidenata po bezbjednost informacionih sistema državnih organa, organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, pravnih lica sa javnim ovlašćenjima i drugih pravnih i fizičkih lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima, osim tajnih podataka, preko posebne organizacione jedinice (CIRT).

Takođe, članom 74a propisano da CIRT, u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost, preduzima mјere za: uspostavljanje sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika od incidenata po bezbjednost informacionih sistema iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona; 2) prevenciju računarsko-bezbjednosnih incidenata i otklanjanje posljedica u slučaju bezbjednosnih incidenata na internetu koji prelaze okvire djelovanja informacionih sistema iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona.

U cilju pune zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica prepoznatih u članu 3 ovog zakona i prevencije računarskih bezbjednosnih incidenata, predložene su navedene izmjene Zakona o informacionoj bezbjednosti.

### III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti nije usklađivan sa pravnom tekvincu Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama.

### IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

**Odredbom člana 1** Predloga zakona predložena je izmjena člana 12 kako bi se definisalo da u cilju uspostavljanja sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona i prevencije računarsko-bezbjednosnih incidenata, organ uprave nadležan za zaštitu tajnih podataka preko posebne organizacione jedinice (CIRT) prikuplja i razmenjuje informacije o rizicima za bezbjednost informacionih sistema, o čemu obavještava

organe i pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona, i istima u vezi sa navedenim daje upozorenja i preporuke. Takođe, obavezani su organi i pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona da postupaju po upozorenjima i preporukama iz stava 1 ovog člana i da na zahtjev CIRT-a dostavljaju sve podatke o incidentima i događajima koji ugrožavaju bezbjednost informacionih sistema, kao i drugih informacionih sistema ako raspolažu tim informacijama. Definisano je da Cirt obrađuje podatke o incidentima i događajima koji ugrožavaju bezbjednost informacionih sistema, kao i podatke o ličnosti koji su u vezi sa tim incidentima i događajima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Istim članom data je mogućnost organima i drugim pravnim i fizičkim licima iz člana 3 ovog zakona da organizuju prevenciju i zaštitu svojih informacionih sistema od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema.

Odredbom **člana 2** Predloga zakona predložena je izmjena člana 14 na način da bliži način uspostavljanja sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema, kao i koordinacije prevencije i zaštite iz čl. 12 i 13 ovog zakona propisuje organ državne uprave nadležan za informaciono društvo.

## **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva.

**Odredbe Zakona o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“ , br. 14/10 i 40/16“)  
koje se mijenjaju**

**Organizovanje zaštite pojedinačnih informacionih sistema**

**Član 12**

Organi i druga pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona mogu organizovati prevenciju i zaštitu svojih informacionih sistema od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema.

**Propis o načinu koordinacije prevencije i zaštite**

**Član 14**

Bliži način koordinacije prevencije i zaštite iz čl. 11, 12 i 13 ovog zakona propisuje organ državne uprave nadležan za informaciono društvo.

## OBRAZAC

### IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
NAZIV PROPISA	Nacrt zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti
<b>1. Definisanje problema</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li><li>- Koji su uzroci problema?</li><li>- Koje su posljedice problema?</li><li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li><li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li></ul>	
<p>Nacrtom zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti vrši se usaglašavanje Zakona o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“, br.14/10 i 40/16 ) sa Zakonom o tajnosti podataka (Službeni list CG, br. 14/2008, 76/2009, 41/2010, 40/2011, 38/2012, 44/2012 14/2013, 18/2014, 48/2015 i 74/2020), u pogledu organizacione jedinice CIRT.</p> <p>Naime, članom 74 stav 1 tačka 8b Zakona o tajnosti podataka propisano da organ uprave nadležan za zaštitu tajnih podataka - Direkcija pored ostih poslova vrši koordinaciju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika od incidenata po bezbjednost informacionih sistema državnih organa, organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, pravnih lica sa javnim ovlašćenjima i drugih pravnih i fizičkih lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima, osim tajnih podataka, preko posebne organizacione jedinice (CIRT), dok je članom 74a propisano da CIRT, u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost, preduzima mjere za:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) uspostavljanje sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika od incidenata po bezbjednost informacionih sistema iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona;</li><li>2) prevenciju računarsko-bezbjednosnih incidenata;</li><li>3) otklanjanje posljedica u slučaju bezbjednosnih incidenata na internetu koji prelaze okvire djelovanja informacionih sistema iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona.</li></ol> <p>Takođe, odredbom člana 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti, propisano je da: „Koordinaciju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za informaciono društvo, preko posebne organizacione jedinice (u daljem tekstu: CIRT).</p> <p>CIRT preduzima mjere za:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) uspostavljanje sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona;</li><li>2) prevenciju računarsko-bezbjednosnih incidenata;</li><li>3) otklanjanje posljedica u slučaju bezbjednosnih incidenata na internetu koji prelaze okvire djelovanja informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona.“</li></ol>	

Odredbom člana 87f Zakona o tajnosti podataka propisano je da: „ Danom početka primjene člana 74 stav 1 tačka 8b i člana 74a ovog zakona, prestaje da važi član 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list CG" br. 14/10 i 40/16). "

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, neopodno je usaglašavanje Zakona o informacionoj bezbjednosti sa Zakonom o tajnosti podataka.

## 2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Cilj ovog zakona je postizanje usaglašenosti važećeg Zakona o informacionoj bezbjednosti sa Zakonom o tajnosti podataka.

Imajući u vidu da je odredbom člana 87f Zakona o tajnosti podataka, propisano da danom početka primjene člana 74 stav 1 tačka 8b i člana 74a ovog zakona, prestaje da važi član 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list CG" br. 14/10 i 40/16), neophodno je bilo pristupiti izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti u cilju normativne usklađenosti ova dva propisa, odnosno prepoznavanja poslova koje će obavljati Direkcija za zaštitu tajnih podataka preko posebne organizacione jedinice (CIRT), koja je do donošenja izmjena i dopuna Zakona o tajnosti podataka bila u sastavu organa državne uprave nadležnog za razvoj informacionog društva.

## 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Do izmjena Zakona o informacionoj bezbjednosti došlo se iz razloga što je donošenjem Zakona o tajnosti podataka organizaciona jedinica CIRT, prepoznata u Direkciji za zaštitu tajnih podataka i istim zakonom propisano brisanje, odnosno prestanak važenja odredbe člana 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti u kojoj je bio prepozнат CIRT kao organizaciona jedinica u sastavu organa državne uprave nadležnog za razvoj informacionog društva.

Kako brisanjem odredbe člana 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti ne bi ostala „pravna praznina“ neophodno je bilo izmijeniti član 12 Zakona o informacionoj bezbjednosti, kako bi došlo do normativne usklađenosti ova dva zakona, i kako bi CIRT mogao da poslove bliže definisane u odredbi člana 1 Predloga zakona, nesmetano obavlja.

Donošenje ovog zakona je jedina opcija za ispunjavanje ciljeva, s obzirom da je početkom primjene Zakona o tajnosti podataka (31. oktobar 2020. godine) shodno odredbi člana 87f tog zakona, prestao da važi član 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti.

## 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenčija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Efekat donošenja ovog zakona je osim normativne usklađenosti sa Zakonom o tajnosti podataka i stvaranje uslova za efikasniji rad CIRT-a u okviru Direkcije za zaštitu tajnih podataka.

Donošenje ovog zakona će pozitivno uticati na državu Crnu Goru, kroz stvaranje uslova za nesmetan rad CIRT-a, što će doprinijeti boljoj koordinaciji u slučaju nastavka bezbjednosnih računarskih incidenta. Primjena ovog zakona ne stvara nikakve obaveze prema građanima i privredi. Propis ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata, niti utiče na tržišnu konkurenčiju.

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbeđenje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore. Iz implementacije ovog propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Izmjenama ovog zakona nije predviđeno donošenje podzakonskih akata.

Implementacijom ovog propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

Ovaj propis se upućuje prvi put na mišljenje Ministarstvu finansija.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaci odnosno nijesu prihvaci. Obrazložiti.

U izradi propisa nije korišćena eksterna ekspertiza.

Nije bilo potrebe za obrazovanjem Radne grupe na izradi ovog zakona, s obzirom da se radi o izmjeni samo dva člana Zakona i da su izmjene rađene uz saradnju sa Direkcijom za zaštitu tajnih podataka.

#### 7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ne predviđaju se problemi u primjeni navedenog zakona, za unapređenja mjera informacione bezbjednosti uspostavljen je Savjet za informacionu bezbjednost, a nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Ministarstvo javne uprave, kao organ nadležan za informaciono društvo, preko inspektora za informaciono društvo.

Ispunjene ciljeve se može mjeriti preko Izvještaja o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka u okviru koje je organizaciona jedinica CIRT, odnosno aktivnostima CIRT-a, koje se odnose na zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti.

Datum i mjesto  
26.03.2021. godine





Crna Gora  
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel. +382 20 231-535  
fax +382 20 231-592  
[www.szz.gov.me](http://www.szz.gov.me)

Crna Gora  
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA  
Podgorica

Broj: 02-040/20-254/2

Primljen: 05. 03. 2021				
Org. jed.	Jed. načinjen: čas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	-040121-88812			3. marta 2021. godine


Za: **Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija**  
**Gospođi mr Tamari Srzentić, ministarki**

Veza: Br: 01-040/21-888 od 2. marta 2021. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj  
bezbjednosti**

Poštovana gospođo Srzentić,

Na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMACIIONOJ  
BEZBJEDNOSTI**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.



# Mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo

Arhiva SZZ

Wed 03/03/2021 10:56

To Arhiva Ministarstva Javne Uprave <arhiva@mju.gov.me>;

0 1 attachments (140 KB)

TapScanner 03-03-2021-10.46(1).pdf;

Poštovani,

**U prilogu dostavljamo mišljenje na tekst Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti.**

**Srdačan pozdrav.**

Primljeno:	12.03.2021.	Redni broj:	Prilog:	Vrijednost:
Org. jed.	Podnivač	Klas. znač.		
	01-040/21-888/4			



Crna Gora  
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Br. 01-040/21-2407

5. mart 2021.

Za: Ministerstvo javne uprave, digitalnog društva i medija,  
mr Tamara Srzentić, ministarka

Veza: Vaš akt broj: 01-040/21-888/3 od 4. marta 2021. godine

**Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj  
bezbjednosti**

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti, koji je dostavljen aktom broj 01-040/21-888/3 od 4. marta 2021. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 4. marta 2021. godine. S tim u vezi, obavještavamo vas da u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
- a/a

Crna Gora  
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA  
Podgorica

Primljeno:	29.03.2021.				
Org. jed.	Jedinstveni Vlas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
		01-040/21-888/5-			



CrnaGora

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Br: 02-03- 3288/

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
[www.mif.gov.me](http://www.mif.gov.me)

Podgorica, 26.03.2021. godine

**MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA**

-n/r ministarke, gospode Tamare Srzentić -

Poštovana gospodo Srzentić,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Predlogom zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti vrši se usaglašavanje postojećeg Zakona o informacionoj bezbjednosti sa Zakonom o tajnosti podataka. S tim u vezi, predložena je izmjena člana 12 i člana 14 važećeg Zakona o informacionoj bezbjednosti.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst predloga i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa utvrđeno je da za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na tekst Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti.

S poštovanjem,





Crna Gora  
Kabinet predsjednika Vlade  
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004-907/21-597/2

Adresa: Bulevar revolucije 15  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
Crna Gora tel: +382 20 481 301  
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA  
Podgorica

Primljeno: 08. 04. 2021				
Odg. jed.	Ime i prezime	Vlas. znak	Redni broj	Prilog
01	040121-141812			Vrijednost

7. aprila 2021.

Za: MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

ministarki Tamari Srzentić

Veza: Dopis br: 01-040121-148

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 01-040121-148 od 7. aprila 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno

- Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVНОМ  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MJU- IU/PZ/21/04
<b>1. Naziv nacrt/a/predloga propisa</b>			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security		
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija		
- Sektor/odsjek	Direktorat za digitalizaciju i e-servise		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Knežević +382 68 822-970 jelena.knezevic@mju.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Knežević +382 68 822-970		
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>			
- Organ državne uprave	državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica sa javnim ovlašćenjima i druga pravna i fizička lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima		
<b>4. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>			
a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis			
Glava VIII Politika saradnje, član 105 Informatičko društvo			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a			
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti		
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava		
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava		
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjene obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a			
/			
<b>5. Veza nacrt/a/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>			
- PPCG za period	2021-2023		
- Poglavlje, potpoglavlje	10: Informatičko društvo i mediji, 1. Planovi i potrebe, 1.2. Zakonodavni okvir, A) Usluge informatičkog društva		
- Rok za donošenje propisa	II kvartal		
- Napomena	/		
<b>6. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije			

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

**8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa**

Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog zakona.

**9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

**10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preведен na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)**

Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti nije preведен na engleski jezik.

**11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**

U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa


Potpis / glavna pregovaračica

Datum:



Stojanović

Datum:



Korčić Borislav

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa</b>	<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi</b>			
<b>MJU-TU/PZ/21/04</b>	<b>MJU-IU/PZ/21/04</b>			
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>	/			
<b>3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku			
Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security			
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti